

TOSHIBA


UPUTSTVA O RADU

TELEVIZOR U BOJI SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM


Sadržaj

Informacija o bezbjednosti	2
Oznake na proizvodu	2
Podaci o okolini	4
Funkcije	6
Uključeni dodaci	6
Notifikacije u mirovanju	6
Kontrolni ključevi TV-a i upravljanje	6
Instalacija baterija u daljinskom upravljaču	7
Povezivanje u struju	7
Povezivanje antene	7
Obaveštenje o licenciranju	7
Daljinski upravljač (Ovisno o modelu)	8
Daljinski upravljač (Ovisno o modelu)	9
Povezivanja	10
Uključivanje/isključivanje	11
Prva Instalacija	11
Reprodukcija preko USB ulaza	12
Snimanje programa	12
Snimanje Tajmšifting	13
Instant snimanje	13
Gledanje snimljenih programa	13
Konfiguracija snimanja	13
Meni Pregledač medija	13
CEC i CEC RC Passthrough	14
Općenito o korištenju TV	19
Korištenje Liste kanala	19
Konfiguriše roditeljske postavke	19
Elektronički programski vodič (EPV)	19
Teletekst usluga	20
Ažuriranje softvera	20
Rješavanje problema i savjeti	20
PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja	21
Kompatibilnost AV i HDMI signala	22
Podržani formati video datoteka za USB režim	23
Podržani formati datoteka sa slikama za USB režim	23
Podržani formati audio datoteka za USB režim	24
Podržani formati datoteka sa titlom za USB režim	25
Podržane DVI rezolucije	26
Pregled daljinskog upravljača	30
Opće rukovanje TV-om (zavisno od modela)	31

Informacija o bezbjednosti



Oprez
RIZIK OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (ILI STRAŽNJU STRANU) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJI KORISNIK MOŽE SAM POPRAVITI. VRŠITI SERVISIRANJE KOD STRUČNOG OSOBLJA.

U ekstremnim meteorološkim uvjetima (oluje, munje) i tokom dugog nekorišćenja (kad idete na odmor) isključite TV iz struje.

Mrežni utikač koristi se za odspajanje TV prijemnika s mreže i stoga mora ostati nadohvat ruke. Ako televizor nije električno isključen sa električne mreže, uređaj će i dalje crpeti energiju u svim situacijama, čak i kada je televizor u režimu pripravnosti ili je isključen.

Napomena: Slijediti instrukcije na ekranu oko rada sa povezanim odlikama.

VAŽNO - Molimo pročitajte u potpunosti ove upute prije instaliranja ili upravljanja

UPOZORENJE: Ovaj uređaj je namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djecu) koje imaju dovoljno sposobnosti / iskustva za upravljanje takvim uređajem bez nadzora, osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute za korištenje uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbjednost.




- Koristite ovaj televizor na nadmorskoj visini manjoj od 2000 metara iznad nivoa mora, na suhim lokacijama i u regionima sa umjerenom ili tropskom klimom.
- Ovaj televizor je namijenjen za kućnu ili sličnu opću upotrebu, ali se može koristiti i na javnim mjestima.
- Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilaciju ne treba ometati pokrivanjem ili blokiranjem ventilacijskih otvora predmetima, poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.
- Utikač kabela za napajanje treba biti lako dostupan. Ne postavljati TV, namještaj itd. na kabl. Oštećeni napojni kabl može izazvati požar ili električni udar. Rukovati kablom preko utikača, **ne** isključivati TV povlačenjem za kabl. Nikada ne dirajte kabl/utikač mokrim rukama, to može dovesti do kratkog spoja ili električnog udara. Nikada nemojte vezivati kabl u čvor ili vezivati ga s drugim kablovima. Kada je oštećen, kabl se mora zamijeniti i to treba obaviti stručno osoblje.
- Nemojte izlagati televizor tekućinama koje kaplju ili prskaju i ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vazе, čaše, itd. na ili preko televizora (npr. na police iznad uređaja).

- Nemojte izlagati televizor direktnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljajte otvorene plamenove, kao što su upaljene svijeće na ili pored televizora.
- Ne stavljajte bilo kakve izvore topline, kao što su električne grijalice, radijatori itd. pored televizora.
- Ne stavljajte televizor na pod ili površine pod nagibom.
- Da biste izbjegli opasnost od gušenja, plastične kese držite van domašaja beba, djece ili kućnih ljubimaca.
- Pažljivo pričvrstite stalak za televizor. Ako stalak posjeduje zavrtnjeve, čvrsto zategnite zavrtnjeve kako biste spriječili naginjanje televizora. Nemojte previše zategnuti zavrtnjeve i pravilno postavite gumene nožice stalka.
- Ne bacajte baterije u vatra ili sa opasnim i zapaljivim materijalima.

Upozorenje: Baterije se ne smeju izlagati velikoj toploti, kao što je sunce, vatra ili slično.

UPOZORENJE - Orekomjerni zvučni tlak iz slušalica iLLI naglavnih slušalica može oštetiti sluh.

PRIJE SVEGA - NIKADA ne dopustite da bilo ko, naročito djeca, guraju ili udaraju ekran, guraju bilo šta u otvore, proreze ili bilo koje druge otvore u kućistu.

 Oprez	Opasna ozljeda ili smrtonosni rizik
 Rizik od električnog udara	Rizik visokog napona
 Održavanje	Važna komponenta za održavanje

Oznake na proizvodu

Sljedeći simboli se koriste **na proizvodu** kao znak za ograničenja, mjere predostrožnosti i sigurnosne upute. Svako objašnjenje se uzima u obzir samo kada je na proizvodu navedena odgovarajuća oznaka. Imajte na umu takvu informaciju iz sigurnosnih razloga.



Klasa II Oprema: Ovaj uređaj je dizajniran tako da ne zahtijeva sigurnosnu vezu sa električnim uzemljenjem.



Klasa II Oprema sa funkcionalnim uzemljenjem Ovaj uređaj je dizajniran tako da ne zahtijeva sigurnosnu vezu sa električnim uzemljenjem, uzemljenje se koristi za funkcionalnu svrhu.



Zaštitno uzemljenje Označeni terminal je namijenjen za vezu zaštitnog provodnika uzemljenja koji je povezan sa žičnim napajanjem.



Opasni termin! Označeni terminal(i) je/su opasni u normalnim uvjetima funkcioniranja.



Oprez, vidjeti upute za upotrebu: Označeni dio/dijelovi sadrži/e zamjenjive žetone ili baterije.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Klasa 1 Laserski proizvod:

Ovaj proizvod sadrži laserski izvor Klase 1 koji je siguran u razumno predvidljivim uvjetima funkcioniranja.

UPOZORENJE

Nemojte gutati bateriju, opasnost od hemijskih opekotina

Ovaj proizvod ili dodatna oprema isporučena uz ovaj proizvod mogu da sadrže dugmastu bateriju. Ukoliko se baterija proguta, može dovesti do teške unutrašnje opekotine u samo 2 sata i može dovesti do smrti.

Držite stare i nove baterije dalje od dece.

Ako odeljak baterije se dobro ne zatvara, prekinuti upotrebu proizvoda i držati ga dalje od djece.

Ukoliko mislite da su baterije bile progutane ili postavljene unutar nekog djela tjela, smesta tražite medicinsku pomoć.

UPOZORENJE

Nikada ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju ili lokaciju pod nagibom. Televizor može pasti i time uzrokovati teške povrede ili smrt. Mnoge ozljede, naročito kod djece, se mogu izbjeći preduzimanjem jednostavnih mjera opreza, poput:

- Upotrebe ormarića ili postolja koje preporučuje proizvođač televizora.
- Upotrebe namještaja koji sigurno podupire televizor.
- Osiguravanja da televizor ne visi preko ivice namještaja koji ga podupire.
- Ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. viseće ormariće ili stalaže za knjige) bez pričvršćivanja namještaja i televizora na odgovarajuću podršku.
- Ne postavljajte televizor na tkanine ili druge materijale postavljene između televizora i potpornog namještaja.
- Edukujte djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi se dohvatio televizor ili njegove kontrole. Ako postojeći televizor premještate, trebate u obzir uzeti sve gore navedeno.

UPOZORENJA ZA MONTAŽU NA ZID

- Pročitajte upute prije montiranja televizora na zid.
- Komplet za zidnu montažu je opcionalna oprema. Možete ga dobiti kod lokalnog prodavca ako nije isporučen uz vaš televizor.
- Nemojte postavljati televizor na plafon ili zid pod nagibom.
- Koristite navedene zavrtnjeve za montažu na zid i drugu dodatnu opremu.
- Čvrsto zategnite zavrtnjeve za montažu na zid da biste spriječili da televizor padne. Nemojte previše zatezati zavrtnjeve.

UPOZORENJE

Uređaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje u instalaciji objekta preko MREŽNOG napajanja ili preko nekog drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje - i na televizijski distributivni sistem putem koaksijalnog kabla, u nekim uslovima može predstavljati opasnost od izbijanja požara. U tom slučaju, povezivanje na kablovski distributivni sistem mora biti preko uređaja koji dostavlja električnu izolaciju ispod određenog raspona frekvencije (galvanski izolator, vidi EN 60728-11).

Koristeći posebne funkcije za promjenu veličine prikazane slike (npr. promjena razmjera visina/širina) u svrhe javnog prikazivanja ili u komercijalne svrhe, to može prekršiti zakon o autorskim pravima.

Paneli LCD ekrana su proizvedeni korištenjem izuzetno visokog nivoa precizne tehnologije; međutim, ponekad nekim dijelovima na ekranu mogu da nedostaju elementi slike ili mogu imati svjetlosne tačke. Ovo nije znak kvara.

Televizor se smije puštati u rad samo preko utičnice od 220-240 V AC, 50 Hz. Vodite računa da televizor ne stoji preko kabela za napajanje. Nemojte odsjeći mrežni utikač ove opreme, on sadrži specijalni filter protiv radio smetnji, čije će uklanjanje oslabiti performanse opreme. Mora biti zamijenjen samo odgovarajućim i odobrenim tipom. UKOLIKO IMATE SUMNJE, POSAVJETUJETE SE S KOMPETENTNIM ELEKTRIČAROM.

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Podaci o okolini

Ovaj TV je napravljen da je prijateljski ka okolini. Za smanjenje potrošnje energije, preduzmite sljedeće korake:

Ukoliko **Uštedu energije** postavite na **minimum**, **srednje**, **maksimum ili automatski**, TV će u skladu s tim smanjiti potrošnju energije. Ukoliko želite postaviti **Pozadinsko svjetlo** na određenu vrijednost, postavite kao **Uobičajeno** i prilagodite **Pozadinsko svjetlo** (nalazi se ispod postavke za **Uštedu energije**) ručno, koristeći Lijevu ili Desnu tipku na daljinskom upravljaču. Da ovu postavku isključite, postavite na **Isključeno**.

Napomena: Dostupne opcije za **Uštedu energije** se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog **Režima** u meniju **Sistem>Slika**.

Postavke za **Uštedu energije** se mogu pronaći u meniju **Sistem>Slika**. Primjetite da neke postavke slike neće biti moguće promijeniti.

Ako pritisnete Desnu tipku dok je opcija Automatski odabrana ili Lijevu tipku dok je odabrana opcija Uobičajeno, na ekranu će se pojaviti poruka: "**Ekran će se ugasiti za 15 sekundi.**" Izaberite **PRODUŽI** i pritisnite **OK** da biste smjestila isključili ekran. Ako ništa ne pritisnete, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Pritisnite bilo koji taster na daljinskim ili na TV-u da biste opet uključili ekran.

Napomena: Opcija **Ekran isključen** nije dostupna ako je Režim postavljen na **Igra**.

Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasite ili isključite ga od dovoda struje. Tako se takođe smanjuje potrošnja energije.

Odlaganje...

Sljedeće informacije odnose se samo na države članice Evropske Unije:

Odlaganje proizvoda

Simbol sa precrtanom kantom za smeće označava da proizvodi moraju da se sakupe i odlože odvojeno od kućnog otpada. Integrirane baterije i akumulatori mogu da se odlože sa proizvodom. Oni će biti odvojeni u centrima za reciklažu.

Crna traka označava da je proizvod plasiran na tržište nakon 13. avgusta 2005. godine.

Učešćem u odvojenom prikupljanju proizvoda i baterija, pomoći ćete da se osigura pravilno odlaganje proizvoda i baterija i time ćete pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Za detaljnije informacije o sabirnim i reciklažnim programima dostupnih u vašoj zemlji, kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje baterija i/ili akumulatora

Simbol sa precrtanom kantom za smeće označava da baterije i/ili akumulatori moraju da se sakupe i odlože odvojeno od kućnog otpada.

Ukoliko baterija ili akumulator sadrži vrijednosti veće od vrijednosti navedenih za olovo (Pb), živu (Hg) i/ili kadmij (Cd) definirane u Evropskoj direktivi za baterije, tada će se kemijski simboli za olovo (Pb), živu (Hg) i / ili kadmij (Cd) pojaviti ispod simbola precrtane kante za otpatke.

Učešćem u odvojenom prikupljanju proizvoda i baterija, pomoći ćete da se osigura pravilno odlaganje i baterija i time ćete pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje. Za detaljnije informacije o sabirnim i reciklažnim programima dostupnih u vašoj zemlji, kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Informacija o REACH

Kemijska uredba Evropske unije (EU) REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija kemikalija) je stupila na snagu 1. juna 2007. godine sa faznim rokovima do 2018. godine.

Kompanija Toshiba će ispuniti sve REACH zahtjeve i posvećena je da našim klijentima obezbijedi informacije o prisustvu supstanci uključenih u listu kandidata u našim proizvodima u skladu sa REACH uredbom.

Na web stranici www.toshiba-tv.com potražite informacije o prisustvu supstanci uključenih u listu kandidata u skladu sa REACH u koncentracijama većim od 0,1 % mase po homogenom materijalu.

Izjava o usaglašenosti sa EU



Ovaj proizvod ima oznaku CE u skladu sa povezanim Evropskim direktivama.

Za CE označavanje je odgovorna kompanija Vestel UK, Langley, Berkšir, SL3 6EZ.

Ovaj proizvod je označen CE oznakom u skladu s povezanim evropskim direktivama, a prije svega s RoHS direktivom 2011/65/EU. Štoviše, ovaj proizvod je u skladu sa Direktivom ekodizajna 2005/32/EC (EuP) i 2009/125/EC (ErP) i njenim povezanim mjerama implementacije.

Ova oprema je u skladu sa zahtjevima Tehničke uredbe o ograničenoj upotrebi određenih opasnih tvari u električnoj i elektronskoj opremi.

Funkcije

- TV u boji s daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kablovska/satelitski TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Opcija Fransat Instalacija
- HDMI ulazi za povezivanje drugih uređaja koji imaju HDMI utičnice
- USB ulaz
- Sistem ekranskog menija.
- Scart utičnica za vanjske uređaje (kao što su DVD plejeri, PVR, video igre, itd).
- Stereo zvučni sistem
- Teletekst
- Priključak za slušalice
- Sistem automatskog programiranja
- Ručno štelovanje
- Automatsko isključivanje nakon i do osam sati.
- Tajmer za spavanje
- Blokada za djecu
- Automatsko utišavanje zvuka kada nema prijenosa.
- NTSC reprodukcija
- AVL (AOG - Automatsko Ograničavanje Glasnoće)
- PLL (traženje frekvencije)
- PC ulaz
- Režim Igre (po izboru).
- Funkcija Isključi sliku
- Snimanje programa
- Snimanje Tajmšifting.

Uključeni dodaci

- Daljinski upravljač
- Baterije: 2 X AAA
- Kratko uputstvo
- Dokumentacija proizvoda
- Kabel za povezivanje bočne AV veze**

(**) Samo ograničeni režimi

Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu vašeg televizora, provjerite dokumentaciju proizvoda za njegove specifikacije


Za detaljnije informacije o instalaciji, funkciji i kontroli, pogledajte cijelo uputstvo na našem web sajtu na <http://www.toshiba-tv.com>

Notifikacije u mirovanju

Ako televizor ne prima nikakav ulazni signal (npr. sa antenskog ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Kada sljedeći put uključite TV, pojavit će se sljedeća poruka. **"TV je automatski prešao u mirovanje jer nije bilo signala duže vrijeme."** Prisnite **OK** za nastavak.

Ukoliko je TV uključen a s nima se ne upravlja, on preminuje u mirovanje. Kada sljedeći put uključite TV, pojavit će se sljedeća poruka. **"TV je automatski prešao u mirovanje jer nije bilo rada duže vrijeme."** Prisnite **OK** za nastavak.

Kontrolni ključevi TV-a i upravljanje



1. Smjer gore
2. Smjer dolje
3. Tipka Jačina zvuka/Info/Odabir liste izvora i Mirovanje-Uključeno

Kontrolni prekidač daje vam mogućnost da kontrolirate funkcije Jačinu zvuka/ Program/ Izvor i Mirovanje-uključeno.

Da biste promijenili zvuk: Povećati zvuk pritiskanjem tipke ka gore. Smanjiti zvuk pritiskanjem tipke ka dolje.

Da promijenite kanal: Pritisnite sredinu tipke i na ekranu će se pojaviti baner informacija o kanalu. Pomičite se kroz snimljene kanale guranjem tipke prema gore ili dolje.

Da biste promenili izvora: Pritisnite sredinu tastera dvaput (za drugi put ukupno), lista izvora pojavit će se na ekranu. Pomičite se kroz dostupne izvore guranjem tipke prema gore ili dolje.

Da biste isključili TV: Pritisnite sredinu tipke i zadržite nekoliko sekunda i TV će da pređe u mirovanje.

Napomene:

- U slučaju da isključite TV, ovaj se krug ponavlja iz postavke jačine zvuka.
- Pomoću kontrolne dugmadi nije moguće prikazati OSD glavnog menija.

Upravljanje pomoću daljinskog upravljača

Pritisnite tipku **Menu** na daljinskm kako bi se prikazao ekran glavnog menija. Pritiskanjem navigacijskih tipki izaberite umetak menija i pritisnite **OK** da uđete. Koristite navigacijske tipke ponovo da odaberete ili

postavite stavku. Pritisnite dugme **Return/Back** ili **Menu** da izađete iz ekrana menija.

Odabir ulaza

Nakon priključivanja vanjskih sistema na vaš televizor, možete prebaciti na različite izvore unosa. Pritisnite tipku **Izvor** na daljinskom upravljaču da izaberete različite izvore.

Mijenjanje kanala i jačine zvuka

Možete promijeniti kanal i podesiti zvuk tipkama **V+/-** i **P +/-** na daljinskom upravljaču.

Instalacija baterija u daljinskom upravljaču

Nježno podignite stražnjeg poklopca daljinskog. Umetnite dvije **AAA** baterije. Osigurite se da se slažu oznake (+) i (-) (obratite pažnju na pravilni polaritet). Vratite poklopac.




Povezivanje u struju

VAŽNO: Televizor je dizajniran je za rad na napajanju od **220-240 V AC, 50 Hz**. Kad ga raspakujete, pričekajte da se TV prijemnik prilagodi na temperaturu okoline prije nego ga uključite u izvor napajanja. Uključite kabl napajanja u utičnicu mrežnog napajanja.

Povezivanje antene

Umetnite utikač antene ili kablanske TV u utičnicu **ULAZ ZA ANTENU** ili satelitski utikač u **SATELITSKI ULAZ(LNB)**, oba se nalaze na stražnjem dijelu TV prijemnika.



Umetnite ili vadite CI modul samo kada je televizor **ISKLUČEN**. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Obaveštenje o licenciranju

Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface (Multimedijalni Interfejs visoke definicije), kao i HDMI logotip su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u SAD i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby Audio i dvostruki D simbol zaštitni su znaci kompanije Dolby Laboratories.

Dolby Audio™ (podržava Dolby Digital Plus™)




DVB je registrirani zaštitni znak DVB projekta.

[1] EIA/CEA-861-D usklađenost pokriva prienos nekomprimiranog digitalnog video zapisa sa zaštitom digitalnog sadržaja visokog propusnog opsega koja je standardizirana za prijem video signala visoke definicije. To je razvojna tehnologija, pa je moguće da neki uređaji ne rade pravilno na televizoru.

(**)Ovaj proizvod uključuje tehnologija za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i ostalih prava intelektualnog vlasništva. Primena ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora biti autorizovana sa strane Rovi Corporation, i namjenjena je za domaću upotrebu i ostale ograničene upotrebe osim ako nije drugačije autorizovano sa strane Rovi Corporation. Obrnuti inženjering i rastavljanje su zabranjeni.

(**) *Samo ograničeni režimi*




(*) MOJ TASTER 1 I MOJ TASTER 2:

Ovi tasteri mogu imati podrazumijevane funkcije ovisno o modelu. Ipak, možete postaviti specijalnu funkciju za ove tastere tako što ćete ih pritisnuti i zadržati na pet sekundi kada se nalazite na željenom izvoru ili kanalu. Na ekranu će se prikazati poruka potvrde. Sada je izabran MOJ TASTER povezan sa tom funkcijom.

Imajte na umu da ukoliko uradite **prvu instalaciju**, MOJ TASTER 1 i 2 vratit će se na prvobitnu funkciju.

- 1. Pripravnost:** Uključivanje/isključivanje televizora
- 2. Numerički taster:** Prebacuje kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
- 3. TV:** Prikazuje listu kanala / **Prebacuje na TV izvor**
- 4. Utišaj:** Isključuje zvuka do kraja
- 5. Glasnoća +/-**
- 6. Meni:** Prikazuje TV meni
- 7. Navigacijska dugmad:** Pomaže kod navigacije kroz meni, sadržaj itd. i prikazuje podstranice u teletekstu kada se pritisne desni ili lijevi taster
- 8. U redu** Potvrđuje odabir korisnika, zadržava stranicu (u teletekstu) daje listu kanala (DTV režime)
- 9. Straga/Povratak:** Vraća na prethodni ekran, otvara indeksnu stranicu (u modu teleteksta)
- 10. Pretraživanje medija:** Otvara ekran prelistača medija
- 11. Brzi meni:** Prikazuje listu menija brzog pristupa
- 12. Moj taster 1 (*)**
- 13. Tipke u boji:** Slijediti instrukcije na ekranu za funkcije obojenih tastera
- 14. Jezik:** Mijenja modalitete zvuka (analogni TV), prikazuje i mijenja jezik zvuka/titlova (digitalna TV, ako je dostupna)
- 15. Brzo unazad:** Pomjera okvire unazad u medijima kao što su filmovi
- 16. Snimak:** Snima programe
- 17. Pauza:** Puzira reprodukovani medij, počinje snimanje sa vremenskim pomakom
- 18. Izvedi:** Pusta izabrani medijum
- 19. Podnaslov:** Uključuje ili isključuje titlove (gde ih ima)
- 20. Zaustavi:** Zaustavlja pušteni medijum
- 21. Brzo napredovanje:** Pomjera slike naprijed u medijima kao što su filmovi
- 22. Ekran:** Mijenja proporciju ekrana
- 23. Moj taster 2 (*)**
- 24. Tekst:** Prikazuje teletekst (gdje je dostupan), ponovo pritisnite da postavite teletekst preko normalne televizijske slike (miks)
- 25. Elektronski programski vodič (EPV):** Prikazuje elektronski vodič programa
- 26. Izlaz:** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća na prethodni ekran
- 27. Početak:** Otvara ekran prelistača medija
- 28. Info:** Prikazuje informaciju u vezi sa sadržajem na ekranu, prikazuje skrivene informacije (pokazati - u teletekstu).
- 29. Programa +/-**
- 30. Zamjena:** Brzo menja između prethodnog i trenutnog kanala ili izvora
- 31. Izvor:** Prikazuje sve dostupne signale i izvore sadržaja













































- 1. Pripravnost:** Uključivanje/isključivanje televizora
- 2. Numerički taster:** Prebacuje kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
- 3. Omiljeni:** Prikazuje meni sa spiskovima omiljenih / Prebacuje sa jednog spiska omiljenih na drugi
- 4. Utišavanje zvuka:** Potpuno isključuje zvuk televizora
- 5. Glasnoća +/-**
- 6. Meni:** Prikazuje TV meni
- 7. Navigacijska dugmad:** Pomaže kod navigacije kroz meni, sadržaj itd. i prikazuje podstranice u teletekstu kada se pritisne desni ili lijevi taster
- 8. U redu** Potvrđuje odabir korisnika, zadržava stranicu (u teletekstu) daje listu kanala (DTV režime)
- 9. Straga/Povratak:** Vraća na prethodni ekran, otvara indeksnu stranicu (u modu teleteksta)
- 10. Pretraživanje medija:** Otvara ekran prelistača medija
- 11. Brzi meni:** Prikazuje listu menija brzog pristupa
- 12. Moj taster 1 (*)**
- 13. Tipke u boji:** Slijediti instrukcije na ekranu za funkcije obojenih tastera
- 14. Jezik:** Mijenja modalitete zvuka (analogni TV), prikazuje i mijenja jezik zvuka/titlova (digitalna TV, ako je dostupna)
- 15. Brzo unazad:** Pomjera okvire unazad u medijima kao što su filmovi
- 16. Snimak:** Snima programe
- 17. Pauza:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje, pokreće snimanje sa vremenskim pomeranjem
- 18. Izvedi:** Pusta izabrani medijum
- 19. Podnaslov:** Uključuje ili isključuje titlove (gde ih ima)
- 20. Zaustavi:** Zaustavlja pušteni medijum
- 21. Brzo napredovanje:** Pomjera slike naprijed u medijima kao što su filmovi
- 22. Ekran:** Mijenja proporciju ekrana
- 23. Moj taster 2 (*)**
- 24. Tekst:** Prikazuje teletekst (gdje je dostupan), ponovo pritisnite da postavite teletekst preko normalne televizijske slike (miks)
- 25. Elektronski programski vodič (EPV):** Prikazuje elektronski vodič programa
- 26. Izlaz:** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća na prethodni ekran
- 27. Nema funkcije**
- 28. Info:** Prikazuje informaciju u vezi sa sadržajem na ekranu, prikazuje skrivene informacije (pokazati - u teletekstu).
- 29. Programa +/-**
- 30. Zamjena:** Brzo menja između prethodnog i trenutnog kanala ili izvora
- 31. Izvor:** Prikazuje sve dostupne signale i izvore sadržaja

(*) MOJ TASTER 1 I MOJ TASTER 2:

Ovi tasteri mogu imati podrazumevane funkcije ovisno o modelu. Ipak, možete postaviti specijalnu funkciju za ove tastere tako što ćete ih pritisnuti i zadržati na pet sekundi kada se nalazite na željenom izvoru ili kanalu. Na ekranu će se prikazati poruka potvrde. Sada je izabran MOJ TASTER povezan sa tom funkcijom.

Imajte na umu da ukoliko uradite **prvu instalaciju**, MOJ TASTER 1 i 2 vratit će se na prvobitnu funkciju.

Konektor	Tip	Kablovi	Uređaj
	Skart veza (stražnja)		
	VGA veza (stražnja)		
	PC/YPbPr Audio veza (bočna)	 Kabl za bočno povezivanje Audio/ videa YPbPr/PC Audio kabl	
	PC/YPbPr Audio veza (bočna)	 YPbPr/PC Audio kabl	
	HDMI veza (stražnja)		
	SPDIF (optički izlaz) veza (stražnja)		
	SPDIF (koaksijalni izlaz) veza (zadnja)		
	Bočni AV (Audio/ Video) veza (bočna)	 Kabl za bočno povezivanje Audio/ videa Audio/Video kabl	
	Bočni AV (Audio/ Video) veza (bočna)	 AV Kabl	
	Priključak za slušalice (bočni)		
	YPbPr Video veza (stražnja)	 PC na YPbPr veza kabl	
	USB veza (bočna)		
	CI veza (bočna)		
	Ethernet veza (stražnja)	 LAN / Ethernet Kabl	

NAPOMENA: Kada se uređaj povezuje preko YPbPr ili bočnog AV ulaza, morate koristiti adapterski kabl za povezivanje. Pogledajte ilustracije na lijevoj strani. Možete koristiti kabl YPbPr na VGA ulazu kako biste omogućili YPbPr signal preko VGA ulaza. Ne možete koristiti VGA i YPbPr u isto vrijeme. Da bi se omogućio PC/YPbPr, potrebno je koristiti bočni AV ulaz sa YPbPr/PC audio kablom za audio povezivanje pomoću CRVENOG i BELOG ulaza bočnog AV kabla za povezivanje (Da omogućite PC/YPbPr audio, potrebno je da koristite bočne audio ulaze sa YPbPr/PC audio kablom za audio povezivanje [Ovisno o modelu]). Ako je neki spoljašnji uređaj priključen preko SCART utičnice, televizor se automatski prebacuje u AV režim. Prilikom prijema DTV kanala (Mpeg4 H.264) ili u režimu Pregledača medija, nije moguć izlaz preko skart priključka. Kada se koristi sistem za zidnu montažu (dostupan sistem trećih strana na tržištu, ako nije isporučen), preporučuje se prvo utaknuti sve kable na zadnjoj strani TV-a pre njegovog montiranja na zid. Umetajte ili odvajajte CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Za detaljne informacije o podešavanju modula, pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu. Svaki USB ulaz vašeg televizora podržava uređaje do 500 mA. Povezivanje uređaja koji imaju struju jaču od 500mA može oštetiti televizor. Kod povezivanja HDMI kabla na televizor, morate koristiti samo oklopljeni HDMI kabl kako bi se osiguralo dovoljno imuniteta protiv parazitske frekvencije zračenja.

(**) Ovisno o modelu



Ako želite da povežete uređaj na televizor, provjerite jesu li televizor i uređaj isključeni prije bilo kakvog povezivanja. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje televizora

Povežite kabl sa izvorom napajanja, kao naprimjer zidnom utičnicom (220-240V AC, 50 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sljedeće:

- Pritisnite tipku **Pripravnost, program +/-** ili numeričku tipku na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite bočni funkcionalni prekidač dok se televizor ne uključi iz režima pripravnosti.

Kako isključiti televizor

Pritisnite tipku **Pripravnost** na daljinskom upravljaču ili pritisnite bočni funkcionalni prekidač dok se televizor ne prebaci u režim pripravnosti.

Da biste potpuno isključili televizor, izvucite strujni kabl iz utičnice.

Napomena: Ako je televizor u režimu mirovanja, LED indikator mirovanja može treptati označavajući da su aktivne funkcije poput pretraživanja u mirovanju, preuzimanja putem etera i tajmera. LED indikator takođe može da trepti kada televizor uključujete iz režima pripravnosti.

Prva Instalacija

Napomena: Ako želite da obavite FRANSAT instalaciju, umetnite FRANSAT karticu (opciono) u terminal sa uslovnim pristupom vašeg televizora prije uključivanja televizora.

Tokom prvog uključivanja, pojavljuje se meni "Izbor jezika". Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.

Na sljedećem ekranu postavite svoje preference pomoću dugmadi smjera.

Napomena: Ovisno od izabrane zemlje, moguće je da vam se zatraži da postavite i potvrdite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. Morate uneti PIN kada se to od vama zatraži kasnije kod neke operacije sa menijama.

O biranju tipa emitovanja

Digitalna antena: Ukoliko je opcija pretrage Digitalne antene uključena, TV će tražiti zemaljski signal nakon što se finaliziraju ostale početne postavke.

Digitalna kablovska: Ako je uključena opcija za pretraživanje Digitalne Kablovske televizije, televizor će tražiti digitalnu kablovsku televiziju nakon što završi sa ostalim početnim postavkama. Prema vašim drugim preferencama, može se prikazati poruka potvrde prije početka pretrage. Izaberite **DA** i pritisnite **OK** za nastavak. Da biste otkazali operaciju, izaberite **NE** i pritisnite **OK**. Možete izabrati **Mreža** ili postaviti vrijednosti poput **Frekvencije**, **ID mreže** i **Koraka pretrage**. Kada završite, ponovo pritisnite tipku **OK**.

Napomena: Trajanje pretrage će se promijeniti u zavisnosti od izabranog **Koraka pretrage**.

Satelit: Ukoliko je opcija pretrage **satelitskog** signala uključena, televizor će tražiti digitalni satelitski signal nakon što se finaliziraju ostale početne postavke. Prije no što pretraga satelita bude izvršena, neke postavke

treba napraviti. Prije nego što počne pretraga satelita, prikazaće se meni u kome možete izabrati pokretanje **Fransat** instalacije. Podesite **Tip instalacije** kao **Rukovalac** a zatim podesite **Rukovalac satelita** kao povezani Fransat rukovalac. Zatim pritisnite tipku **OK** da pokrenete **Fransat** instalaciju. Možete odabrati pokretanje automatske ili ručne instalacije.

Pritisnite **OK** za nastavak. Obaviće se Fransat instalacija i signali će se sačuvati (ako je dostupno).

Ako **Tip instalacije** podesite kao **Standardni**, možete nastaviti sa regularnom satelitskom instalacijom i gledati satelitske kanale.

Fransat instalaciju kasnije možete pokrenuti bilo kada iz menija **Instalacija>Automatsko skeniranje kanala>Satelit**.

Postoje tri tipa izbora antene. Prvo će se pojaviti meni **Tip antene**. Možete izabrati **Tip Antene** kao **Direktan**, **Pojedinačni satelitski kabl** ili **DISEqC skretnica** pomoću tipki „◀“ ili „▶“.

• **Direktan:** U slučaju da imate jedan prijemnik i direktni satelitski tanjir, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Odaberite dostupni satelit na sljedećem ekranu i pritisnite **OK** da skenirate za usluge.

• **Satelitski kabl** Ukoliko imate više resivera i jedan satelitski kablovski sistem, odaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Postavite postavke sljedeći instrukcije na narednom ekranu. Pritisnite **OK** za skeniranje za usluge.

• **DiSEqC skretnica:** U slučaju da imate višestruke prijemnike i **DiSEqC skretnicu**, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Na sljedećem ekranu možete podesiti četiri **DiSEqC** opcije (ukoliko su dostupne). Pritisnite tipku **OK** da skenirate prvi satelit na spisku.

Analogan: Ukoliko je opcija pretrage **analognog** signala uključena, TV će tražiti analogni signal nakon što se finaliziraju ostale početne postavke.

Pored toga možete postaviti neki tip emitovanja kao svoj omiljeni. Prioritet će se dati odabranoj vrsti signala u toku procesa pretrage, a njegovi kanali će biti navedeni na vrhu **Liste kanala**. Kada završite, pritisnite **OK** za nastavak.

Prikazaće se ekran dijaloga koji traži aktiviranje roditeljske kontrole. Ako odaberete **Da**, prikazaće se opcije roditeljskog ograničenja. Konfigurirajte po želji i pritisnite **OK** kada završite. Odaberite **Ne** i pritisnite **OK** za nastavak, ako ne želite da aktivirate roditeljska ograničenja.

Ovdje možete aktivirati **Režim Radnje**. Ova opcija će konfigurirati postavke vašeg TV-a te u zavisnosti od modela TV-a koji koristite, podržane osobine se mogu prikazati na vrhu ekrana u info baneru. Ova opcija je namijenjena jedino za upotrebu u radnjama. Preporučuje se da za kućnu upotrebu izaberete

Kučni režim. Ova opcija će biti dostupna u meniju **Sistem>Postavke>Više** i kasnije može da se isključi i uključi.

Pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču da nastavite. Nakon što su početne postavke završene, TV će početi tražiti dostupna emitovanja u izabranim tipovima emitovanja.

Kada se memorišu sve dostupne stanice, prikazaće se rezultati skeniranja. Prisnite **OK** za nastavak. Potom će se prikazati meni **Uredi listu kanala**. Možete urediti listu kanala u skladu sa svojim željama ili pritisnuti dugme **Menu** da izađete i gledate TV.

Dok se pretraga nastavlja, može se prikazati poruka koja pita da li želite sortirati kanale po LCN-u(*). **Izaberite DA** i pritisnite **OK** za potvrdu.

(* LCN je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne signale u skladu sa prepoznatljivim sekvencama kanala (ako je dostupan).

Napomena: Nemojte isključivati televizor za vrijeme pokretanje prve instalacije. Neke opcije nisu dostupne ovisno od izabrane zemlje.

Korišćenje SatcoDX odlike

Možete izvršavati SatcoDX operacije koristeći Satelitske postavke. U meniju **SatcoDX** postoje dvije opcije koje se odnose na SatcoDx:

Možete preuzeti ili postaviti SatcoDX podatke. Da bi uradili koju od ove dve, morate povezati USB na TV.

Možete preneti trenutne usluge i odnosne satelite i transpondere u TV-u na USB-u.

Takođe možete snimiti jedan od SatcoDx fajlova sa USB-a na TV.

Kad izaberete jedan od tih satcodx datoteka, sve usluge i srodni sateliti i transponderi u izabranoj datoteci biće uskladišteni na TV-u. Ako su instalirane zemljane, kablovske i/ili analogne usluge, one će biti zadržane i samo će satelitske usluge biti odstranjene.

Zatim proverite postavke za antenu i promenite ih ako treba. Možda će se pojaviti poruka za grešku „**Nema signala**“ ako postavke za antenu nisu konfigurisane pravilno.

Reprodukcija preko USB ulaza

Možete povezati 2,5 i 3,5 inčni spoljašni čvrsti disk (hdd sa spoljašnjim napajanjem) ili USB štapić na vašem TV-u preko USB ulaza.

VAŽNO! Napraviti rezervnu kopiju datoteka na disku pre povezivanja na TV-u. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećivanje datoteka ili gubitak podataka. Moguće je da izvesni tipovi USB uređaja (MP3 plejeri) ili USB hard diskovi/memorijski stikovi možda nisu kompatibilni sa ovim TV aparatom. TV podržava FAT32 i NTFS formatiranje diska, ali snimanje je jedino moguće sa diskovima u NTFS formatu.

Tokom formatiranja može doći do nekih problema kad formatirate USB drajvove koji imaju više od 1 TB (terabajta) mijesta.

Sačekajte malo između svakog uključanja i isključenja jer plejer možda još čita fajlove. To može fizički oštetiti USB plejera, pa i samog USB uređaja. Nemojte izvući USB modul za vrijeme izvođenja datoteke.

Možete koristiti USB havove sa vašeg TVa USB ulaza. Nadvorešni USB preporučuju se u takvim situacijama.

Može se koristiti USB sa vašeg TVA ukoliko hoćete da povežete USB hard disk.

Napomena: Kada gledate datoteke sa slikama, meni **Pretraživača medija** može prikazati samo 1000 datoteka sa slikama sačuvanim na povezanom USB uređaju.

Snimanje programa

VAŽNO: Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije "Formatiraj disk" na svom TV-u koji se nalazi u meniju **Pretraživač medija>Postavke>Postavke snimanja**.

Da biste snimili program, morate prvo povezati USB disk na vašem TV-u dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odličnu snimanja.

Kada je televizor uključen, televizor će nasumično odabrati povezanu USB jedinicu kao PVR jedinicu

Da biste snimali vaš drajv mora imati 2 GB slobodnog mijesta i biti kompatibilan sa USB 2.0. Pojavljuje se poruka o grešci ako USB drajv nije kompatibilan.

Da bi snimali programe dugog trajanja kao filmovi, preporučuje se korišćenje USB čvrstih diskova (HDD).

Snimljene programme su sačuvane na povezanim USB disku. Po želji, možete sačuvati/kopirati snimke na kompjuter, ipak, ove datoteke se ne mogu puštati na kompjuteru. Možete ih puštati samo preko TV-a.

Po vreme tajmšiftinga se može pojaviti zadržavanje sinhronizacije usana. Snimanje radija je podržano. TV može snimati programe do deset časova.

Snimljeni programi su podijeljeni na dijelove od 4GB. Ukoliko je brzina snimanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje može propasti i odlika tajmšifting može biti nedostupna.

Zato se preporučuje koristiti USB diskove za snimanje HD programa.

Nemojte izvlačiti USB/HDD disk tokom snimanja. To može oštetiti disk.

Ukoliko ste isključili napojni kabl dok je neki tajmer za USB snimanje aktivan, onda će taj tajmer biti otkazani. Podravaju se višestruke particije. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja. Takođe, mora biti formatirana kao primarna particija da bi se koristila za funkcije USB snimanja.

Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaledi u toku prikaza.

Dugmad za snimanje, reprodukciju, pauzu, prikaz (za dijalog plej-liste) se ne mogu korisiti kada je teletekst

uključen. Ukoliko snimanje počinje od tajmera dok je teletekst uključen, teletekst se automatski isključuje. Korišćenje teleteksta je takođe onemogućeno kad je u toku snimanje ili reprodukcija.

Snimanje Tajmšifting

Pritisnite tipku **Pauza** dok gledate neku emisiju da biste aktivirali režim vremenskog pomaka. U režimu tajmšifting, program je pauziran i u isto vrijeme sniman na povezani USB disk.

Pritisnite **Reprodukcija** još jednom da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite taster **STOP** da biste zaustavili tajmšifting i vratili na prenos.

Tajmšift se ne može koristiti u radiju.

Ne možete koristiti brzo naprijed tajmšiftinga nakon vraćanja na normalnu reprodukciju ili opciju brzo naprijed.

Instant snimanje

Pritisnite **Snimanje** da biste počeli snimati događaj instantno dok gledate program. Možete ponovo pritisnuti tipku **Snimanje** na daljinskom upravljaču da biste snimali sljedeći događaj nakon biranja sljedećeg programa iz EPG-a. Pritisnite **Stop** da biste otkazali instant snimanje.

Ne možete prebaciti se na stanice ili gledati Pretraživača medija tokom snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom tajmšiftinga, pojavice se poruka upozorenja ukoliko brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite **Snimci** iz menija **Pretraživač medija**. Odaberite snimku sa liste (ukoliko je neka ranije snimljena). Pritisnite tipku **OK** kako biste vidjeli **Opcije reprodukcije**. Izaberite opciju i pritisnite **OK**.

Napomena: Gledanje glavnog menija i stavke menija nisu dostupne tokom prikazivanja.

Pritisnite tipku **Stop** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimci**.

Sporo unapred.

Ukoliko pritisnete tipku **Pauza** dok gledate snimljene programe, odlika sporo unaprijed će biti dostupna. Možete koristiti **Brzo naprijed** idete sporo unaprijed. Uzastopno pritisnjanje dugmeta **Brzo naprijed** mijenja brzinu sporog napredovanja.

Konfiguracija snimanja

Odaberite stavku **Konfiguracija snimanja** u meniju **Pretraživač medija>Postavke** da biste konfigurirali podešavanja snimanja.

Formatiranje diska: Možete koristiti odliku **Formatiraj disk** biste formatirate povezani USB disk. Da bi koristili odliku **Formatiraj disk**, potreban vam je PIN.

Napomena: Tvornički PIN može biti podešen na **0000** ili **1234**. Ako ste postavili PIN (traži se ovisno o izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, unesite PIN koji ste izabrali.

VAŽNO: Formatiranje USB drajva će obrisati **SVE** podatke na njemu i njegov sistem fajlova postat će **FAT32**. U najviše slučajeva greške rada biće popravljene nakon formatiranja, ali vi gubite **SVE** podatke.

Ukoliko se na ekranu prikaže „**učitavanje USB diska je presporo**“ dok počinjete snimanje, pokušajte restartovati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahtjeve brzine. Povežite drugi USB disk.

Meni Pregledač medija

Možete puštati slike, muziku ili filmove snimljene na USB disku preko negovog povezivanja sa TV-om. Povežite USB na jednog od USB ulaza sa strane vašeg TV-a. Pritiskom na **MENU dok ste u Pretraživaču medija, dobijete pristup opcijama menija Slika, Zvuk i Postavke**. Još jednim pritiskom na **MENU** izlazite iz tog ekrana. **Parametre svog Pretraživača medija možete podesiti pomoću menija Postavke**.

Rad režima Petlja/Miješano	
Otpočeti reprodukciju sa Reprodukcija i aktivirati 	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani neprekidno u originalnom poretku.
Otpočeti reprodukciju sa OK i aktivirati 	Isti fajl će biti neprekidno reproduciran (ponovno).
Otpočeti reprodukciju sa Reprodukcija i aktivirati 	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani prema slučajnom redoslijedu.
Otpočeti reprodukciju sa Reprodukcija i aktivirati 	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani prema istom slučajnom redoslijedu.

Napravite vaš startni logo

Možete personalizirati svoj TV i svaki put kada upalite TV vidjeti omiljene slike ili fotografije na ekranu. Kako biste to uradili, prebacite svoje omiljene slikovne datoteke na USB disk i otvorite ih preko menija **Pretraživač medija**. Kada izaberete željenu sliku, označite je i pritisnite **OK** kako biste je vidjeli preko cijelog ekrana. Ponovo pritisnite **OK** da sliku izaberete kao logo. Prikazat će se potvrdna poruka. Izaberite **Da** i opet pritisnite **OK**. Ukoliko je slika odgovarajuća (*), vidjet ćete je na ekranu sljedeći put kada uključite TV.

Napomena: Ukoliko primijenite **Početnu instalaciju**, TV će se vratiti na upotrebu početnog logoa, ako on postoji.

(* Slike treba da imaju razmjer proporcija od 16:9 te treba da budu u .jpg, .jpeg ili .jpe formatu. Podržani su samo dokumenti čija veličina ne premašuje 300KB. Slika čija se rezolucija ne pojavljuje na informativnom zapisu se ne može postaviti kao početni logo.

CEC i CEC RC Passthrough

Ova funkcija omogućava kontrolu preko daljinskog vašeg TV-a iznad CEC-omogućenih uređaja koji su povezani na vaš TV preko HDMI ulaze.

Opcija **CEC** u meniju **Sistem>Postavke>Više** u početku treba da bude podešena na **Omogućeno**. Pritisnite dugme **Izvor** i izaberite HDMI ulaz povezanog CEC uređaja iz menija **Lista izvora**. Nakon povezivanja CEC izvornog uređaja, on će biti prikazan u meniju izvora svojim imenom umesto ime povezanog HDMI porta (na pr.DVD plejer, Recorder 1 itd.).

Daljinski TV-a automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanog HDMI izvora.

Kako biste okončali ovu operaciju i ponovo kontrolirali televizor pomoću daljinskog upravljača, pritisnite tipku **Quick Menu** na daljinskom upravljaču, označite **CEC RC Passthrough** i podesite kao **Isključeno** tako što ćete pritisnuti lijevu ili desnu tipku. Ova odlika se takođe može omogućiti ili onemogućiti u meniju **Sistem>Postavke>Više**.

TV takođe podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ovo je zvučna veza namjenjena da zamjeni ostale kablove među TV-a i audio sistema (A/V prijemnik ili sistem zvučnika).

Tokom aktivnog ARC-a, TV ne utištava automatski ostale audio izlaze. Zbog toga morate ručno smanjiti zvuk TV-a do nule ako želite slušati zvuk jedino sa ARC izvora (isto kao ostali optički ili ko-aksijalni digitalni audio izlazi). Ako želite promijeniti jačinu zvuka povezanog uređaja, trebate izabrati taj uređaj iz liste izvora. U tom slučaju, tasteri zvuka su usmjereni na povezani audio uređaj.

***Napomena:** ARC je podržan jedino putem HDMI1 ulaza.*

kontrola zvučnog sistema

Omogućava korišćenje zvučnog pojačala/prijemnika sa TV-om. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog TV-a. Da biste aktivirali ovu funkciju, u meniju **Sistem>Postavke>Više** podesite opciju **Zvučnici** kao **Pojačalo**. Zvučnici TV-a će biti ušutkani i zvuk gledanog izvora biće dostavljen sa strane povezanog zvučnog sistema.

***Napomena:** Audio uređaj treba podržavati odliku "kontrola audio sistema" i opcija CEC treba biti postavljena na Omogućena.*

Sadržaj TV menija

Sistem - Sadržaj menija slike	
Režim	Možete promijeniti mod slike prema vašim željama ili zahtjevima. Režim slike se može podesiti na neku od sledećih opcija: Kino, Igre (opciono), Sport, Dinamički i Prirodni.
Kontrast	Prilagođuje svijetle i tamne vrijednosti ekrana.
Svjetlost	Prilagođuje vrijednosti svjetlosti ekrana.
Oštrina	Podešava vrijednost oštine za objekte prikazane na ekranu.
Boja	Podešava vrijednost boje, prilagođavajući boje.
Ušteda energije	Za postavljanje Uštede energije na Uobičajeno, minimalno, srednje, maksimalno, automatski, isključenje ekrana ili isključeno. Napomena: Dostupne opcije se mogu razlikovati u odnosu na izabrani Režim.
Pozadinsko osvjetljenje	Ova postavka služi za upravljanje razinom pozadinskog osvjetljenja. Funkcija pozadinskog svjetla neće biti aktivna ako je Ušteda energije postavljena na bilo koju drugu opciju osim Uobičajeno.
Napredne postavke	
Dinamični kontrast:	Možete promijeniti razmjer Dinamičkog kontrasta po želji.
Smanjenje šuma	Ako je signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma.
Temperatura boje	Postavlja vrijednost željene temperature boje. Dostupne opcije su: hladni, normalni, topli i uobičajeni.
Bijela tačka	Ukoliko je Ton boje postavljen na Uobičajeni, ova postavka će biti dostupna. Pojačajte "toplotu" ili "hladnoću" slike upotrebom desne ili lijeve tipke.
Zumiranje slike	Postavite željeni formati veličine slike.
Režim filma	Filmovi se snimaju s različitom brzinom izmjene slika nego televizijski programi. Uključite ovu opciju na „automatski“ kada gledate filmove, da biste jasno vidjeli scene sa brzim kretanjem.
Ton kože	Nijansa kože se može mijenjati između -5 i 5.
Nijansa boje	Podesite željeni ton boje.
HDMI puni raspon	Ako gledate iz HDMI izvora, ova osobina će biti vidljiva. Možete ga koristiti da povećate crnoću slike.
pozicija PC-a	Pojavljuje se jedino kada je izvor postavljen na VGA/PC.
Auto namještanje	Automatski optimizuje prikaz. Pritisnite OK za optimizaciju.
H pozicija:	Ova stavka služi za pomicanje slike horizontalno udesno ili ulijevo na ekranu.
V pozicija:	Ova stavka služi za pomicanje slike vertikalno prema vrhu ili prema dnu ekrana.
Takt tačaka	Podešavanjem takta tačaka ispravljaju se smetnje koje se pojavljuju u vertikalnim prugama u intenzivnim prikazima tačaka kao u proračunskim tablicama, odlomcima ili u tekstu s manjim fontovima.
Faza	U zavisnosti od izvora (kompjuter i td), možete imati nejasnu ili šumnu sliku na ekranu. Možete koristiti fazu da bi dobili bolju sliku preko probe.
Resetovanje	Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrijednosti. (Osim u režimu Igre)
<i>U VGA režimu (PC) neki predmeti menija Slike neće biti dostupni. Umjesto toga, postavke VGA režima bit će dodane u Postavke slike dok je u PC režimu.</i>	

Sistem - Sadržaj Menija Zvuka	
Glasnoća	Podešava jačinu zvuka.
Ekvalizator	Postavlja mod ekvilajzera. Postavke po izboru se mogu postaviti jedino u režimu Korisnik .
Balans	Prilagođuje sa kog zvučnika dolazi zvuk.
Slušalice	Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Pobrinite se da je zvuk slušalica prije njihove upotrebe potavljen na nisku glasnoću kako biste spriječili oštećenje sluha.
Režim Zvuka	Možete izabrati režim zvuka (ako izabrani kanal to podržava).
Avl (Aog - Automatsko Ograničavanje Glasnoće)	Postavlja zvuk da bi se dobila fiksna razina izlaza između programa.
Slušalice/Izlaz Linije	Pri povezivanjem spoljašnjeg pojačala na vaš TV pomoću džeka slušalica, možete postaviti ovu opciju na Izlaz linije. Ako ste povezali slušalice na vaš TV, postavite opciju na Slušalice . Pobrinite se da je ova stavka prije korištenja slišalica postavljena na Slušalice . Ako je postavljena na Liniju izlaza, izlaz slušalica će biti namješten na maksimum te bi to moglo uzrokovati oštećenje sluha.
Dinamički Bas	Uključuje ili isključuje dinamičkog basa.
Saraund Saund	Režim Surround zvuka može da se Uključi ili Isključi .
Digitalni Izlaz	Podešava tip zvuka audio izlaza.

Sistem - Sadržaj menija Postavci	
Uslovni pristup	Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje.
Jezik	Možete postaviti različiti jezik u zavisnosti od emitera i zemlje.
Roditeljski	Umetnite pravilnu lozinku da promijenite roditeljske postavke. U ovom meniju jednostavno možete prilagoditi Zaključavanje menija, Zaključavanje po uzrastu, Zaključavanje za djecu ili Smjernice. Možete postaviti i novi PIN ili promijeniti fabrički CICAM PIN , koristeći odgovarajuće opcije. <i>Napomena: Neke opcije menija nisu dostupne ovisno od izabrane zemlje tokom Prve instalacije. Tvornički PIN može biti 0000 ili 1234. Ako ste postavili PIN (traži se ovisno o izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, unesite PIN koji ste izabrali.</i>
Tajmeri	Postavlja tajmera da isključi TV nakon nekog vremena. Podešava tajmere za izabrane programe.
Datum/Vrijeme	Podešava datum i vrijeme.
Izvori	Omogućava ili onemogućava opcije izabranog izvora.
Pristupačnost	Prikazuje opcije pristupačnosti TV-a.
Za osobe sa oštećenim sluhom	Omogućuje bilo kakvu specijalnu odliku poslatu sa strane emitera.
Audio opis	Za osobe oštećenog vida i za slijepce bit će puštena narativna traka. Pritisnite OK da biste vidjeli sve dostupne opcije menija Audio opis . Ovo je moguće jedino ako emiter to podržuje. <i>Napomena: Odlika audio opisa neće biti dostupna tokom snimanja ili tajmsiftinga.</i>
Više	Prikazuje druge opcije podešavanja Televizora.
Istjek menija	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
Ažuriranje softvera	Obezbjeduje da TV ima zadnjeg softvera. Pritisnite OK da vidite opcije menija.
Verzija aplikacije	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Režim Titlovi	Ova se opcija koristi za odabir titlova koji se pojavljuju na ekranu (DVB titl/ TTX titl) ako su oba dostupna. Osnovna vrijednost je DVB titl. Ova osobina je dostupna samo za Norvešku.
Automatsko isključivanje Televizora	Postavlja željeno vrijeme nakon kojeg TV prelazi u mirovanje kada se ne koristi.
Biss kod	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba da upišete BISS kod, možete koristiti ovu postavku. Označite Biss kodi pritisnite OK da biste unijeli kod za željeno emitovanje.
Režim Radnja	Izaberite ovaj režim za pokazivanje radnje. Kada je režim Radnja aktiviran, moguće je da neke stavke u meniju TV-a ne budu dostupne.
Režim startovanje	Ova postavka konfigurira preference režima startovanja. Dostupne su opcije Posljednje stanje i Pripravnost .
CEC	Preko ove postavke možete u cijelosti omogućiti ili onemogućiti CEC funkciju. Pritisnite tipku za lijevo ili desno da omogućite ili onemogućite ovu odliku.
CEC Auto uključivanje	Ova funkcija omogućava da se konektovani HDMI-CEC kompatibilni uređaj uključi na TV-u i automatski prebaci na svoj izvor ulaza. Pritisnite tipku za lijevo ili desno da omogućite ili onemogućite ovu odliku.
Zvučnici	Da bi mogli čuti zvuk Tv-a sa povezanog kompatibilnog audio uređaja, postavite na Pojačalo. Možete koristiti daljinski upravljač TV- a da bi upravljavali jačinom zvuka audio uređaja.
OSS	Prikazuje informacije o licenci za softver s otvorenim kodom

Sadržaj menija instalacije	
Automatsko skeniranje kanala	Prikazuje opcije automatskog štelovanja. Digitalna antena: Pretražuje i čuva antenske DVB stanice. Digitalna kablovska: Pretražuje i čuva kablovke DVB stanice. Analogan: Pretražuje i čuva analogne stanice. Satelit: Pretražuje i memoriše satelitske stanice.
Ručno pretraživanje kanala	Ova funkcija se može koristiti za direktan unos emitera programa.
Skeniranje mrežnih kanala	Traži povezane kanale u sistemu emitovanja. Digitalna antena: Traženje antenskih kanala. Digitalna kablovska: Pretražuje kanale kablovske mreže.
Analogno fino podešavanje	Možete koristiti ove postavke za fino podešavanje analognih kanala. Ovo nije dostupno ukoliko nema snimljenih analognih kanala.
Postavke satelita	Prikazuje postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite. Možete dodati, izbrisati ili urediti postavke satelita na listi. Instalacija antene: Možete izmijeniti postavke satelitske antene i/ili započeti satelitsko skeniranje. SatcoDX: Možete postaviti ili preuzeti SatcoDX podatke upotrebom odgovarajućih opcija.
Postavke instalacije (opcionally)	Prikazuje se meni postavki instalacije Pretraživanje u režimu pripravnosti: TV će tražiti nove ili nestale kanale dok je u mirovanju. Sve novonadene kanale biću pokazane.
Brisanje liste usluga	Ova postavka služi za brisanje pohranjenih kanala. Ova postavka vidljiva je samo ako je za državu odabrana Danska, Švedska, Norveška ili Finska.
Izaberite aktivnu mrežu	Ova postavka vam omogućava da odaberete kanale u okviru odabrane mreže koji će se navesti u listi kanala. Ova funkcija je dostupna samo za Norvešku.
Prva instalacija	Briše sve sačuvane kanale i postavke, vraća TV na fabričke postavke.
Fransat opcije (**)	Prikazuje Fransat opcije.
Roditeljski nadzor	Prikazuje opcije roditeljskog nadzora. Unesite PIN broj koji ste izabrali prilikom prve instalacije za prikazivanje trenutnih postavki.
Informacije o sistemu	Prikazuje informacije o sistemu.
Informacije o prijemu	Prikazuje informacije o trenutnom prijemu satelitskog signala.
CAS modul	Prikazuje informacije o trenutnom CAS modulu.
Nadogradnja	Prikazuje opcije nadogradnje softvera.

(**) Ovu funkciju podržava vaš TV

Općenito o korištenju TV

Korištenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u **listi kanala**. U ovu listu kanala možete da unosite izmjene, da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se prikazuju, koristeći opcije **Liste kanala**. Pritisnite tipku **OK/TV** da otvorite **Listu kanala**. Možete filtrirati navedene kanale tako što ćete pritisnuti **Plavu** tipku ili otvoriti meni **Uredi listu kanala** tako što ćete pritisnuti **Zelenu** tipku ako želite unijeti napredne izmjene u trenutnu listu.

Upravljanje omiljenim listama

Možete kreirati četiri različite liste svojih omiljenih kanala. Otvorite **Listu kanala** u glavnom meniju ili pritisnite **Zelenu** tipku dok je **Lista kanala** prikazana na ekranu kako biste otvorili meni **Uredi listu kanala**. Odaberite željeni kanal sa spiska. Pritiskom na **Žutu** tipku možete odabrati više kanala. Potom pritisnite tipku **OK** da otvorite meni **Opcije uređivanja kanala** i odaberite opciju **Dodaj/Ukloni omiljene kanale**. Ponovo pritisnite tipku **OK**. Postavite željenu opciju liste na **Uključeno**. Odabrani kanal(i) će biti dodan(i) na listu. Da uklonite kanal ili kanale sa liste omiljenih kanala, pratite iste korake i namjestite željenu opciju liste na **Isključeno**.

Možete koristiti funkciju **Filter** u meniju **Uredi listu kanala** da filtrirate kanale u **Listi kanala** zauvijek te u skladu sa svojim preferencijama. Upotrebom opcije **Filter**, možete odabrati da jedna od vaših omiljenih lista bude prikazana svaki put kada otvorite **Listu kanala**. Funkcija filtriranja u meniju **Lista kanala** filtrira samo trenutno prikazanu **Listu kanala** kako bi pronašla kanal i uskladila se s njim. Ove izmjene neće ostati sljedeći put kada se otvori **Lista kanala** ako ih ne sačuvate. Da biste sačuvali izmjene na listi pritisnite **Crveno** dugme nakon filtriranja dok je **Lista kanala** prikazana na ekranu.

Konfiguriše roditeljske postavke

Opcije izbornika **Roditeljska kontrola** se mogu koristiti da se korisnicima zabrani gledanje određenih programa i upotreba menija. Ove postavke se nalaze u meniju **Sistem>Postavke>Roditeljski nadzor**.

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN broj. Nakon upisanja ispravnog PIN-a, pokazuje se meni **Roditeljska Kontrola**.

Zaključavanje menija: Ove postavke omogućavaju ili onemogućavaju pristup svim menijima ili instalacijskim menijima TV-a.

Blokiranje po uzrastu: Kada se podesi, ova opcija uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je dotični nivo uzrasta onemogućen, onemogućava pristup programima.

Napomena: Ako je zemlja tokom **Prve instalacije** postavljena na **Francuska, Italija ili Austrija, Blokada po uzrastima** će biti automatski postavljena na **18**.

Blokada za decu: Kada je Blokada za djecu **AKTIVIRANA**, TV aparat se može kontrolisati samo putem daljinskog upravljača. Dugmad kontrolne ploče ne radi u ovom režimu.

Podešavanje PIN-a: Definiše novi PIN broj:

Default CICAM PIN: Ova opcija će se pojaviti kao posivjela ako nijedan CI modul nije ubačen u CI slot TV-a. Možete promijeniti fabrički PIN CI CAM-a koristeći ovu opciju.

Napomena: Tvornički PIN može biti podešen na **0000 ili 1234**. Ako ste postavili PIN (traži se ovisno o izabranoj zemlji) tijekom **Prve instalacije**, unesite PIN koji ste izabrali.

*Neke opcije nisu dostupne ovisno od izabrane zemlje tokom **Prve instalacije**.*

Elektronički programski vodič (EPV)

Neki kanali praćaju informaciju oko rasporedu njihovih emisija. Kako biste vidjeli meni **Programski vodič**, pritisnite **EPG**.

Postoje tri različite vrste rasporeda koje su dostupne - **Raspored vremenske skale**, **Raspored spiska** i **Sada/Slijedeće raspored**- Da prelazite između njih, slijedite uputstva u donjem dijelu ekrana.

Vremenski raspored

Zoom (žuto dugme): Pritisnite **Žutu** tipku da biste vidjeli događaje u dužem intervalu.

Filter (plavo dugme): Prikazuje opcije filtriranja.

Izaberite žanr (tipka tiltova): Prikazuje meni **Izaberi žanr**. Koristeći ovu funkciju možete pretraživati bazu podataka programskog vodiča prema željenom žanru ili imenu. Pretražuju se informacije koje dostupne u programskom vodiču, a rezultati koji zadovoljavaju vaše kriterije biće označeni.

Opcije (dugme OK): Prikazuje opcije događaja.

Detalji događaja (tipka info): Prikazuje detaljnu informaciju za izabrane događaje.

Sljedeći/Prethodni dan (program +/- tipke): Prikazuje događaje iz prethodnog ili sljedećeg dana.

Pretraga (tipka text): Prikazuje meni **Pretraživanje vodiča**.

Sada (tipka Swap): Prikazuje trenutnog događaja na označenom kanalu

Snimaj/Stop (tipka Record): TV počinje snimati izabrani događaj. Možete ga opet pritisnuti da zaustavite snimanje.

VAŽNO: Povezati USB disk na TV jedino kada je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja.

Napomena: Prelaženje na drugu emisiju ili izvor nije dostupno u toku snimanja.

Popisni raspored(*)

(*) U ovoj opciji će biti navedeni samo događaji označeni kanala.

Preth. Vremenski odsječak (crvena tipka): Prikazuje programe iz prethodnog vremenskog isječka.

Sljedeći/Prethodni dan (program +/- tipke):

Prikazuje događaje iz prethodnog ili sljedećeg dana.

Detalji događaja (tipka info) Prikazuje detaljnu informaciju za izabrane događaje.

Filter (tipka text) Prikazuje opcije filtriranja.

Sljedeći vremenski odsječak (zelena tipka):

Prikazuje programe iz sljedećeg vremenskog isječka.

Opcije (dugme OK): Prikazuje opcije događaja.

Snimaj/Stop (tipka Record): TV počinje snimati izabrani događaj. Možete ga opet pritisnuti da zaustavite snimanje.

VAŽNO: Povezati USB disk na TV jedino kada je TV isključan. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja.

Napomena: Prelaženje na drugu emisiju ili izvor nije dostupno u toku snimanja.

Sada/slijedi raspored

Opcije (dugme OK): Prikazuje opcije događaja.

Detalji događaja (tipka info): Prikazuje detaljnu informaciju za izabrane događaje.

Filter (plavo dugme): Prikazuje opcije filtriranja.

Snimaj/Stop (tipka Record): TV počinje snimati izabrani događaj. Možete ga opet pritisnuti da zaustavite snimanje.

VAŽNO: Povezati USB disk na TV jedino kada je TV isključan. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja.

Napomena: Prelaženje na drugu emisiju ili izvor nije dostupno u toku snimanja.

Opcije događaja

Koristite navigacijske tipke da označite događaj i pritisnite OK da se prikaže meni **Opcije događaja**. Dostupne su sljedeće opcije.

Odabir kanala: Koristeći ovu opciju možete prebaciti označeni kanal.

Snimaj/Izbriši snim. Tajmer: Izaberite opciju **Snimanje** i pritisnite dugme **OK**. Ako će se događaj prenositi u budućnosti, bit će dodan na listu tajmera koji će se snimiti. Ako se izabrani događaj emituje u tom trenutku, snimanje će odmah početi.

Da biste otkazali postavljeno snimanje, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK** i odaberite opciju **Izbriši snimak Tajmer**. Snimanje će biti otkazano.

Namjesti timer na događaj / izbriši tajmer sa događaja: Nakon izbora programa u meniju EPG, pritisnite **OK**. Odaberite „**Postavi tajmer na događaj**“ i pritisnite **OK**. Možete postaviti tajmer za buduće događaje. Za otkazivanje već postavljenog podsjetnika, označiti taj program i pritisnuti **OK**. Nakon toga izaberite opciju „**Briši tajmer**“. Tajmer će biti otkazan.

Napomene: Ne možete promijeniti na bilo koji drugi kanal ili izvor dok je u toku aktivno snimanje ili tajmer na tekućem kanalu.

Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer snimanja za dva ili više pojedinačnih događaja u istom vremenskom intervalu.

Teletekst usluga

Pritisnite tipku **Text** da uđete. Pritisnite još jednom za aktivaciju mješanog moda, šta omogućava u isti mah vidjeti teletekst stranicu i TV emisiju. Pritisnite još jednom za izlaz. Ako je dostupno, odjelci u stranici teleteksta postaju označeni različitim bojama i mogu se birati pritisnkajem obojenih tipki. Slijedite uputstva sa ekrana.

Digitalni Teletekst

Pritisnite **Text** da biste vidjeli informacije digitalnog teleteksta. Koristite tipke u boji, tipke kursora i tipku **OK**. Način rukovanja razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teleteksta. Slijedite uputstva sa ekrana digitalnog teleteksta. Kada se pritisne tipka Text, TV aparat se vraća na televizijski prenos.

Ažuriranje softvera

Vaš TV može automatski tražiti i ažurirati softver preko Antenskog/Kablovskog signala.

Traženje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

U glavnom meniju izaberite **Sistem>Postavke**, a zatim **Više**. Idite do **Nadogradnja softvera** i pritisnite tipku **OK**. U meniju **Opcije nadogradnje** odaberite **Skeniranje za nadogradnju** i pritisnite **OK** da tražite novu nadogradnju softvera.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njeno preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazaće se upozorenje, pritisnite dugme **OK** da završite proces ažuriranja softvera i ponovo pokrenete TV.

Pretraživanje u 3:00 ujutro i režim ažuriranja

Ako je TV povezan na antenski signal i ako je **automatsko skeniranje uključeno** u meniju **Opcije nadogradnje**, vaš će TV tražiti nove nadogradnje u 3:00 sati. Ukoliko novi softver je pronađen i uspješno preuzet, on će biti instalirani tokom sljedećeg uključivanja.

Napomena: Ne isključujte napojni kabl kada LED trepće tokom procesa restartiranja. Kad se TV ne upali nakon ažuriranja, isključiti ga iz struje, sačekati 2 minuta i onda ga opet uključiti.

Rješavanje problema i savjeti

TV se ne upaljuje

Osigurite se da je utikač bjezbjedno utaknut u zid. Pritisnite taster Napajanje na TV-u.

Loša slika

- Provjerite da li ste pravilno podesili TV.
- Nizak nivo signala može izazvati iskrivljenje slike. Provjerite priključke antene.
- Proverite jeste li unijeli tačnu frekvenciju kanala ako ste obavili ručno podešavanje.

Nema slike

- Televizor ne prima signal. Također, provjerite je li odabran ispravan izvor.

- Je li antena ispravno priključena?
- Je li kabel antene oštećen?
- Koriste li se odgovarajući utikači za priključivanje antene?
- Ako niste sigurni, potražite savjet na mjestu kupnje.

Nema zvuka

- Provjerite da li je zvuk TV-a utišan. Pritisnite taster Mute ili pojačajte zvuk za provjeru.
- Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Provjerite postavke balansa u meniju zvuka.

Daljinski upravljač - ne radi.

- Baterije možda su prazne. Zamijenite baterije.
- Baterije su možda pogrešno umetnute. Pogledajte dio "Stavljanje baterija u daljinski upravljač".

Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda uređaj nije povezan.
- Provjerite AV kabele i priključke kod vašeg uređaja.
- Provjerite da li je uređaj uključen.

Snimanje nije moguće

Da biste snimili program, morate prvo ispravno povezati USB memorijski uređaj na vašem TV-u dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja. Ako ne možete snimati, provjerite da li je memorijski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

USB je suviše spor

Ukoliko se na ekranu prikaže poruka „učitavanje USB memorijskog uređaja je presporo“ dok počinjete snimanje, pokušajte restartovati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahtjeve brzine. Pokušajte sa drugim USB memorijskim uređajem.

PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja

Sljedeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Moguće je da Vaš TV ne podržava sve rezolucije.

Indeks	Rezolucija	Frekvencija
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x480	60Hz
4	640x480	66Hz
5	640x480	72Hz
6	640x480	75Hz
7	640x480	85Hz
8	800x600	56Hz
9	800x600	60Hz
10	800x600	70Hz
11	800x600	72Hz
12	800x600	75Hz
13	800x600	85Hz
14	832x624	75Hz
15	1024x768	60Hz
16	1024x768	66Hz
17	1024x768	70Hz
18	1024x768	72Hz
19	1024x768	75Hz
20	1024x768	85Hz
21	1152x864	60Hz
22	1152x864	70Hz
23	1152x864	75Hz
24	1152x864	85Hz
25	1152x870	75Hz
26	1280x768	60Hz
27	1360x768	60Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x960	60Hz
31	1280x960	75Hz
32	1280x960	85Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1400x1050	60Hz
37	1400x1050	75Hz
38	1400x1050	85Hz
39	1440x900	60Hz
40	1440x900	75Hz
41	1600x1200	60Hz
42	1680x1050	60Hz
43	1920x1080	60Hz
44	1920x1200	60Hz

Kompatibilnost AV i HDMI signala

Izvor	Podržani signali		Dostupno
EXT (SCART)	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
	RGB 50/60		O
Bočni AV	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
YPbPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nije dostupno, O: Dostupno)

U nekim slučajevima signal kod LCD TV aparata možda neće biti pravilno prikazan. Uzrok tome može biti nekonzistentnost sa standardima opreme (DVD, STB prijemnik, itd.). Iskusite li takav problem, kontaktirajte predstavnika i proizvođača opreme.

Podržani formati video datoteka za USB režim

Nastavak	Video-kodek	SPEC (rezolucija) i brzina prijenaosa
.dat, vob	MPEG1/2	
.mpg, .mpeg	MPEG1/2, MPEG4	1080P@30fps - 40 Mb/s
.ts, .trp, .tp	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	H.264: 1080Px2@30fps - 62.5 Mb/s, 1080P@60fps - 62.5 Mb/s MVC: 1080P@30fps - 62.5 Mb/s Drugo: 1080P@30fps - 40Mb/s
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, filmski JPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, WMV3, Filmski JPEG	H.264: 1080Px2@30fps - 62.5 Mb/s, 1080P@60fps - 62.5 Mb/s Filmski JPEG: 640x480@30fps - 10 Mb/s Drugo: 1080P@30fps - 40 Mb/s
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, Filmski JPEG	
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, Filmski JPEG	
.flv	WMV3	1080P@30fps - 40 Mb/s
.swf	RV30/RV40	1080P@30fps - 40 Mb/s
.wmv	H.264, WMV3, VC1	H.264: 1080Px2@30fps - 62.5 Mb/s, 1080P@60fps - 62.5 Mb/s Ostalo: 1080P@30fps - 40 Mb/s
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, strimovanje MPEG prijenaosa, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps

Podržani formati datoteka sa slikama za USB režim

Slika	Foto	Rezolucija (širina x visina)	Napomena
JPEG	Osnovna linija	15360x8640	
	Progresivna	1024x768	
PNG	neprepletana	9600x6400	
	prepletana	1200x800	
BMP		9600x6400	

Podržani formati audio datoteka za USB režim

Nastavak	Audio kodek	Brzina prijenoša	Brzina uzorkovanja
.mp3,	MPEG1/2 Sloj1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Sloj2	8Kb/s ~ 384Kb/s	
	MPEG1/2 Sloj3	8Kb/s ~ 320Kb/s	
.avi	MPEG1/2 Sloj1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Sloj2	8Kb/s ~ 384Kb/s	
	MPEG1/2 Sloj3	8Kb/s ~ 320Kb/s	
	AC3	32Kb/s ~ 640Kb/s	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	WMA	128b/s ~ 320Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kb/s	96KHz
	LPCM	64Kb/s ~ 1.5Mb/s	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kb/s	8KHz ~ 48KHz
G711 A/mu-law	64Kb/s ~ 128Kb/s	8KHz	
.asf	MPEG1/2 Sloj1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Sloj2	8Kb/s ~ 384Kb/s	
	MPEG1/2 Sloj3	8Kb/s ~ 320Kb/s	
	WMA	128b/s ~ 320Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kb/s	96KHz
.mkv, .mka	MPEG1/2 Sloj1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Sloj2	8Kb/s ~ 384Kb/s	
	MPEG1/2 Sloj3	8Kb/s ~ 320Kb/s	
	AC3	32Kb/s ~ 640Kb/s	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	WMA	128b/s ~ 320Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kb/s	96KHz
	VORBIS		Do 48KHz
	LPCM	64Kb/s ~ 1.5Mb/s	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kb/s	8KHz ~ 48KHz
G711 A/mu-law	64Kb/s ~ 128Kb/s	8KHz	
FLAC	< 1.6Mb/s	8KHz ~ 96KHz	
.ts, .trp, .tp, .dat, .vob, .mpg, .mpeg	MPEG1/2 Sloj1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Sloj2	8Kb/s ~ 384Kb/s	
	MPEG1/2 Sloj3	8Kb/s ~ 320Kb/s	
	AC3	32Kb/s ~ 640Kb/s	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kb/s ~ 6Mb/s	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	LPCM	64Kb/s ~ 1.5Mb/s	8KHz ~ 48KHz

Nastavak	Audio kodek	Brzina prenosa	Brzina uzorkovanja
.wav	MPEG1/2 Sloj1	32Kb/s ~ 448Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	MPEG1/2 Sloj2	8Kb/s ~ 384Kb/s	
	MPEG1/2 Sloj3	8Kb/s ~ 320Kb/s	
	LPCM	64Kb/s ~ 1.5Mb/s	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kb/s	8KHz ~ 48KHz
.3gpp, .3gp, .mp4, .mov, .m4a	G711 A/mu-law	64Kb/s ~ 128Kb/s	8KHz
	MPEG1/2 Sloj3	8Kb/s ~ 320Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	AC3	32Kb/s ~ 640Kb/s	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	EAC3	32Kb/s ~ 6Mb/s	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	VORBIS		Do 48KHz
	LPCM	64Kb/s ~ 1.5Mb/s	8KHz ~ 48KHz
	IMA-ADPCM, MS-ADPCM	384Kb/s	8KHz ~ 48KHz
G711 A/mu-law	64Kb/s ~ 128Kb/s	8KHz	
.flv	MPEG1/2 Sloj3	8Kb/s ~ 320Kb/s	16KHz ~ 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
.ac3	AC3	32Kb/s ~ 640Kb/s	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
.swf	MPEG1/2 Sloj3	8Kb/s ~ 320Kb/s	16KHz ~ 48KHz
.ec3	EAC3	32Kb/s ~ 6Mb/s	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
.rm, .rmvb, .ra	AAC, HEAAC		8KHz ~ 48KHz
	LBR (kuhanje)	6Kb/s ~ 128Kb/s	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz
.wma, .wmv	WMA	128b/s ~ 320Kb/s	8KHz ~ 48KHz
	WMA 10 Pro M0	< 192kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M1	< 384kb/s	48KHz
	WMA 10 Pro M2	< 768kb/s	96KHz
.webm	VORBIS		Do 48KHz

Podržani formati datoteka sa titlom za USB režim

Unutrašnji titlovi		
Nastavak	Spremnik	Kod za titlove
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD titl
ts, trp, tp	TS	DVB titl
mp4	MP4	DVD titl UTF-8 obični tekst
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 obični tekst VobSub DVD titl

Spojlašni titlovi		
Nastavak	Analizator titlova	Napomena
.srt	Subrip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx (VobSub)	SubViewer, samo verzije 1.0 i 2.0
.txt	TMPayer	

Podržane DVI rezolucije

Kod priključivanja uređaja naprijeklučke vašeg TV-a koristeći kablove DVI ka HDMI (nisu isporučeni), vodite se sljedećim podacima o rezoluciji.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1152x870						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				

DVD MODALITET

(Samo ograničeni režimi)

Informacija o bezbjednosti

Oprez

DVD plejere je laser klase 1. Ipak, ovaj proizvod koristi vidljivi laser koji može izazvati opasnu radijaciju. Osigurite se da pravilno rukujete plejerom.

**CLASS 1
LASERSKI
PROIZVOD**

RIZIK OD STRUJNOG UDARA


Munja sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trougla obavještava korisnika o prisutnosti neizolirane "opasne voltaže" unutar kućišta proizvoda koja može imati dovoljnu magnitudu da predstavlja rizik od strujnog udara.

Znak uzvika unutar jednakostraničnog trougaonika je namenjen upozoriti korisnika o postojanju važnih instrukcija oko rukovanja i održavanja koje se nalaze u pratećoj literaturi.

Napomene o diskovima

Oko rukovanja diskovima


- Da biste držali disk čistim, držite ga jedino za rub. Ne dodirajte površinu.
- Ne lepiti hartiju ili trake na disk.
- Ukoliko na disku ima neke supstance, kao na pr. lepilo, uklonite ga pre korišćenja diska.



- Ne ostavljati disk na direktnoj sunčevoj svjetlini ili izvorima toplote kao rupe za vruć zrak, ili ostavljati u kolima parkiranim na direktnoj sunčanoj svjetlini jer temperatura može se povećati veoma brzo i oštetiti disk.
- Nakon sviranja, vratite disk u njegovoj futroli.

Oko čišćenja

- Pre pustanja, počistite disk krpom za čišćenje. Obrišite disk iz centra ka vani.



- Ne koristiti otapala kao benzin, razređivač, komercijalno dostupne čistače ili anti-statičke sprejeve namjenjene za vinil ploče.

Obaveštenje o licenciranju

- Ovaj proizvod uključuje tehnologija za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i ostalih prava intelektualnog vlasništva. Primena ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora biti autorizovana sa strane Rovi Corporation, i namjenjena je za domaću upotrebu i ostale ograničene upotrebe osim ako nije drugačije autorizovano sa strane Rovi Corporation. Obrnuti inženjering i rastavljanje su zabranjeni.

Kako gledati DVD

Kada postavljate disk u punjač, označena strana diska mora biti na prednju stranu:

Kada je TV uključen, najprije prebacite na DVD izvor preko tastera SOURCE na daljinskom. Pritisnite Play na daljinskom upravljaču ili direktno pritisnite tipku Play na bočnom panelu. Ako nema diska unutar, najprije postavite disk i pritisnite play.

Napomena: Ako prebacite na drugi izvor pritiskom SOURCE, SWAP ili P+/P- tipke na daljinskom, reprodukcija DVD-a bit će automatski zaustavljena. *Trebate pritisnuti **Play** i ručno produžiti reprodukciju kada prebacite na režim DVD.*

Tasteri kontrolnog panela DVD-a

▶ / ||| (Sviraj / Pauza)

Pusta/zaustavlja disk. Kada je aktivno DVD meni (meni korjena), taj taster radi kao "izbor" (izabire označenu stavku u meniju) ukoliko to nije zabranjeno sa strane diska.

■ / ▲ (Stop / Izbaciti)

Obustavlja reprodukciju diska / Izbaci ili napuni disk
Napomena:

Napomena:

- Ne možete izbaci diska preko daljinskog upravljača.
- Tokom reprodukcije datoteke, trebate tri puta pritisnuti **STOP** kako biste izbacili disk.

Opšta reprodukcija

Osnovna reprodukcija

1. Pritisnite tipku **Stanje** mirovanja
2. Umetnite disk u punjač


Disk će biti autoamtski učitani i počinje reprodukcija ukoliko disk ne sadrži menije snimljene na njemu. Nakon nekoliko trenutaka na ekranu se može pokazati meni ili reprodukcija može početi odmah. Ovo zavisi od sadržaj diska i može varirati.

Napomena: Koraci 3 i 4 su jedino dostupni kada disk ima snimljeni meni na njemu.


3. Pritisnite **Dolje / Gore / Lijevo / Desno** ili tipku sa brojevima kako biste izabrali željeni naslov.
4. Pritisnite **OK**.

Za potvrdu izabranih predmeta. Izabrana stavka može biti film, slika ili drugi pod-meni, ovisno od diska.

Za vašu referencu:

Ako je neka akcija koja odgovara nekom dugmetu zabranjena, pojavlja se simbol .

Napomene oko reprodukcije:

1. Neće se čuti zvuk tokom Brzog napredovanja ili Brzog natrag.
2. Neće se čuti zvuk tokom Usporenog snimka.
3. Gledanje suprotne usporene reprodukcije može ne biti dostupna ovisno o sadržaju DVD-a.
4. U nekim slučajevima, jezik prevoda neće biti odmah promjenjen nakon izbora.
5. Kada željeni jezik se ne postavlja, čak i nakon višestrukog pritiskanja tastera, to znači da je taj jezik nedostupan na disku.
6. Kada je DVD plejer restartiran ili kada je disk promjenjen, izbor prevoda se automatski vraća na početne postavke.
7. Ukoliko jezik koji nije dostupan na disku je izabran, jezik prevoda biće automatski postavljen na prioritetni jezik diska.
8. Uobičajeno, nastaje "cirkulacija" kada se menja jezik, šta znači da možete otkazati prevod višestrukim pritiskanjem istog tastera dok se na ekranu ne pojavi "Prevod isključen".
9. Kada se uključi struja ili kada se izvadi disk, jezik koji se čuje biće onaj koji je izabran tokom početnih postavki. Ako taj jezik nije zapisan na disku, čuje se jedino dostupni jezik.
10. Neke DVD diskove moguće je da nemaju menije za korijen i/ili naslove.
11. Koraćanje unatrag nije dostupan.
12. Za vašu referencu:
Ukoliko pokušate uneti broj koji je veći od ukupnog vremena trenutnog naslova, kutija za pretragu vremena nestaje i na gornjem levom uglu ekrana se pojavljuje poruka "Nevažeći ulaz".
13. Slajdšou je onemogućen kada je ZUM uključen.

Rešavanje problema DVD-a

Slabi kvalitet slike (DVD)

- Osigurite se da DVD disk nije ogreban. (Ogrebotine, otici prstiju itd.)
 - Počistite DVD disk i pokušajte ponovo.
- Vidite instrukcije u "Čišćenje diskova" o tome kako pravilno počisti disk.*

- Pobrinite se da je DVD disk u ladici s naljepnicom okrenutom naprijed.
- Vlažan DVD ili kondenzacija mogu utjecati na opremu. Sačekajte 1-2 sati u režimu Pripravnosti kako bi se osušila oprema.

Disk se ne pokreće.

- Nema diska u plejeru. Postavite disk unutra.
- Disk je nepravilno postavljen.

Pobrinite se da je DVD disk u ladici s naljepnicom okrenutom naprijed.

- Pogrečan tip diska. Plejer ne može svirati CD diskove. Kod regiona diska mora odgovarati kodu zemlje.

POgrešan jezik OSD-a

- Izaberite jezik u meniju.
- Jezik zvuka ili prevoda na DVD disku ne može se promeniti.
- Na DVD disku nisu snimljeni višejezični zvuk i/ili prevodi.
- Pokušajte promeniti zvuk ili prevode preko menija naslova DVD diska. Neki DVD diskovi ne dopuštaju da korisnik menja ove postavke bez korištenja menija diska.
- Ove funkcije nisu dostupne na DVD disku.

Nema slike

- Jeste li odabrali pravo dugme na daljinskom upravljaču? Pokušajte još jednom.

Nema zvuka

- Proverite nivo zvuka.
- Proverite jeli možda zvuk isključeni po grešku.





Distorzirani zvuk

- Proverite režim slušanja, da li je tačan.

Ukoliko ništa ne radi

Ukoliko ste pokušali gornja rešenja i nijedno od njih ne radi, pokušajte isključiti i ponovo uključiti Vaš TV. Ukoliko su svi ti postupci neuspešni, obratite se Vašem prodavcu ili tehničaru za opravke TV-DVD-a. Nikada nemojte pokušavati da sami popravite oštećeni TV.


Tipovi diskova kompatibilni sa ovim uredom

Tipovi diskova (logoa)	Tipove snimanja	Veličina diska	Maksimalno trajanje reprodukcije	Karakteristike
	Audio + Video	12 cm	Jedno- strani, 240 min. Dvo- strani, 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> DVD sadrži odlične sliku i zvuk zahvaljujući sistemima Dolby Digital i MPEG-2. Različite funkcije ekrana i zvuka mogu biti izabrane preko menija na ekranu.
	Audio	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> LP je snimljena kao analogni signal sa veću distorziju. CD je snimljen kao digitalni signal sa boljem kvalitetom zvuka, manje distorzije i manje pogoršanja kvaliteta zvuka tokom vremena.
	Audio (xxxx.mp3)	12 cm	Zavisi od MP3 kvaliteta.	<ul style="list-style-type: none"> MP3 je snimljen kao digitalni signal sa boljem kvalitetom zvuka, manje distorzije i manje pogoršanja kvaliteta zvuka tokom vremena.
	Video (nepomična slika)	12 cm	Zavisi od JPEG kvaliteta.	<ul style="list-style-type: none"> JPEG je snimljen kao digitalni signal sa boljim kvalitetom slike tokom vremena.

Za pravilno rukovanje, moraju se koristiti jedino diskove od 12 cm.

Tehnički podaci

Tipovi podržanih diskova	DVD: SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/SL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
	MPEG-2 Video standard dekodiranja (MPEG-1 je podržani) Video prikaz na cjeli ekran 720x576 (PAL) i 720x480 (NTSC) piksele Stopa osveživanja od 50 i 60 Hz (PAL i NTSC) Stopa digitalnog bit-stream procesiranja i do 108Mbits/sec Linijaska rezolucija od više od 500 linija	
Tipovi videa	MPEG multikanalno dekodiranje LPCM	
Tip zvuka	Analogni izlazi: 24 bit /48, 44.1kHz smanjenje stope sempla DAC	









1. Pripravnost
2. Numerička dugmad
3. Utišaj
4. Glasnoća Viša / Niža
5. Meni TV
6. Navigacijska dugmad
7. OK / Odabir
8. Ugao
9. Pokaži vreme / DVD meni
10. Tipke u boji:
Crvena tipka - zumiranje
Zelena tipka - ponavljanje
Žuta tipka - glavni direktorijum
Plava tipka - naslov
11. Odabir jezika
12. Brzo unazad
13. Pauza
14. Odsviraj
15. Podnaslovi
16. Obustavi
17. Brzo napredovanje
18. Veličina slike
19. Modalitet pretraživanje
20. Izlaz
21. Info
22. Izvor






Napomena: Dugmad neukazana brojem nisu funkcionalan u DVD modalitetu.

Općo rukovanje TV-om (zavisno od modela)

Možete rukovati sadržajom DVD-ja, filmskog CD-a, muzičkog CD-a ili CD sa slikama, koristeći prave tipke na vašem daljinskom upravljaču. Ispod su dane glavne funkcije najčešće korištenih tipki daljinskog.

Tipke	Reprodukcija DVD-a	Reprodukcija filma	Reprodukcija slike	Reprodukcija muzike
	Odsviraj	Odsviraj	Odsviraj	Odsviraj
	Pauza	Pauza	Pauza	Pauza
	Obustavi	Obustavi	Obustavi	Obustavi
	Preskoči natrag/ naprijed	Preskoči natrag/ naprijed	Zaokreni	Preskoči natrag/naprijed
	Označuje stavku menija / Premjestuje zumiranu sliku prema gore ili dole (ukoliko je dostupno).			
	Brzi napredak/Brzo natrag			
PRELISTAČ MEDIJA	Prikazuje scenu iz različitih uglova (ukoliko je dostupno)		Mijenja efekt slajda (ovisi o sadržaju)	X
MOJ TASTER 1	Prikazuje vrijeme/Pokazuje glavni meni postavki			
INFO	Izbor režima brojila vremena (tokom reprodukcije). Pritisnite više puta za prebacivanje među modalitetima.			
JEZIK	Automatski jezik		X	X
MENU	Prikazuje TV meni.			
U redu	Ulaz / Pregled / Pusti			
ZELENO DUGME	Prikazuje opcije ponavljanja.			
RETURN/BACK	Vraća na prethodni meni (ako je dostupno).			
ŽUTO DUGME	Vraća na fasciklu korjen (ako je dostupno).			
MOJ TASTER 2 (*)	Direktni izbor scena ili vremena.		Bira željeni fajl.	Bira željeni fajl.
SUBTITLES	Titlovi uključeni-isključeni. Pritisnite više puta za prebacivanje među opcijama prevoda.		X	X
PLAVO DUGME	Prikazuje meni diska (ako ga ima).	Prikazuje meni diska (ako ga ima).	X	X
CRVENO dugme	Zumira sliku. Pritisnite više puta za prebacivanje među opcijama zuma.			

Ostale funkcije - Kombinacija tipki (tokom reprodukcije)


	Sporo unapred.
	Postavlja brzinu sporog napredovanja
	Postavlja brzinu ubrzanog premotavanja naprijed
	Postavlja brzinu ubrzanog premotavanja natrag
	Potvrđuje komandu stop

(*) Možete ići na naslov direktnim pritiskom numeričkih tipki. Pritisnite 0 a potom broj da prebacite jedan naslov (naprimjer: da izaberete 5, pritisnite 0 i 5).

Mi smo tu da pomognemo. Saznajte sve što trebate znati o najnovijoj TV tehnologiji koja postavlja trendove na našoj web lokaciji.

www.toshiba-tv.com

Uputstvo za upotrebu vašeg televizora možete pregledati online ili ga preuzeti po želji.



TOSHIBA